



**Саха литературатын биир бастакы биллиилээх  
кэпсээнньитэ, очеркиһа уонна драматурга  
Герасим Дмитриевич Бястинов-Бэс Дьарааһын  
төрөөбүтэ 115 сылыгар аналлаах  
кэтэхтэн республиканскай литературнай  
викторина**

**Викторина ыйытыктара**

1. Хоһоону салҕаа, айымньы аатын ый.

Суруйар хоһоон-  
Туойар тойук  
Тугун да билбэккэ,  
Оноро сатаан  
Ончу суруйбаккын

---

---

---

---

2. “... ол быһыгар истэн ыллаахха таһырдыа тыал тыаһа, арыт ыһытаан эрэр курдук кыһыгырыы, арыт ытаан эрэр курдук иэйэр, арыт кыһыран эрэр курдук кининэйэр...”

Бу ханнык айымньыттан быһа тардыыный?

3. Бэс Дьарааһын ханнык сахалыы тыллаах хаһыат редакциятыгар, хас сыллаахха үлэлээбитэй?

4. “Миитэрэй оҕо үөрэммитэ” кэпсээн кимизэхэ анаммытай?

5. 1928 сыллаахха тахсыбыт суруйааччы бастакы кинигэлэрин ааттара.

6. “Танха” комедиятыгар суруйааччы урукку хаалынньан олох ханнык көстүүтүн ойуулаабытай?

7. Г.Д.Бястинов-Бэс Дьарааһын аата ханнык тэрилтэбэ, хас сыллаахха инэриллибитэй?

8. Бу өйдөбүннүк ханна баарый? Автора имий?



9. Таатга улууһа төрүттэммитэ 100 сылыгар анаан тахсыбыт “100 сыл, 100 суруйааччы” кинигэбэ манньк тыллардаах ханнык хобооно киирбитэй?

Сааскы чыгычаах кэриэтэ-  
Саҥа ырыаһыттар биһиги  
Чахчы кырдьыгы көрүүхпүт,  
Чахчы кырдьыгы этиэхпит.

10. Г.Д.Бястинов-Бэс Дьарааһын “Таллыллыбыт айымньылар” кинигэтэ хас сыллаахха уонна ханнык издательствоҕа тахсыбытай?

11. Бэс Дьарааһын Уолба оскуолатыгар үөрэнэ сылдьан саха литературатын төрүттэспит талааннаах драматург, классик суруйааччы литературнай куруһуогар дьарыктаммыта. Ол ким этэй, куруһуок аата .

12. “... Как истинному национальному поэту А.Кулаковскому удалось создать свою школу. К его ученикам и продолжателям в области поэзии принадлежат А.И.Софронов, П.Оросин, Г.Бястинов, В.Попов и многие другие.”  
- диэн ханнык биллэр суруйааччы бэлиэтээбитэй, ханна бэчээттэммитэй?

13. Герасим Дмитриевич хас сааһыгар Чычымах оскуолатыгар үөрэнэ киирбитэй?

14. “Бойобуой” диэн очерк, кэпсээн ньыматынан суруллубут романга Таатга ханнык нэһилиэгин олоҕо ойууламмытый?

15. “Бойобуой” роман сүрүн геройдарын прототиптара кимнээх этилэрий?

16. Бэс Дьарааһын бэчээттэнэн тахсыбыт кинигэлэрин аатталаа.

**Тэрийээччилэр:** Таатта улууһун В.Н.Чекурова аатынан Чымынаайы модельнай библиотеката уонна Г.Д.Бястинов-Бэс Дьарааһын аатынан Чымынаайы орто оскуолатын библиотеката

**Кыттааччылар:** сааһыттан хаааччаҕа суох.

**Больдьоҕо:** хаһыакка тахсыбыт күнүттэн 2017 сыл ахсынньы 29 күнүгэр диэри.

**Ирдэбиллэр:** Эппиэт чуолкай, өйдөнүмтүө буолуохтаах. Түмүгү таһаарыга ким урут хоруйу ыппыта учуоттанар. Эппиэттэргитин бэчээттээн, толору ааккытын, аадырыскытын ыйан туран Чымынаайы орто оскуолатын электроннай аадырыһыгар ([chimnaischool@mail.ru](mailto:chimnaischool@mail.ru)) “Викторина Бэс Дьарааһын” бэлиэтээн ытабыт.

Также все вопросы и положения можно просмотреть и скачать с официального сайта Чымнайской СОШ по адресу: [www.чымнайсош.рф](http://www.чымнайсош.рф)